

# t3\_lfuzzy\_1

(TMQkkjtu7UszyDue2BJoqSUqQf4pYhbwfBE)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_rcomp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_numbers : \iota$  be given. Let  $np\_1 : \iota$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_numbers : \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r2\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_fuzzy\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v5\_relat\_1 X1 (k1\_rcomp\_1 \\ k6\_numbers np\_1)) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_2 X1 X0 k1\_numbers) \wedge \\ (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k1\_numbers)))))) \Rightarrow \\ (r1\_fuzzy\_1 X1 X1)) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((m1\_subset\_1 X2 \\ (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \wedge (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 \\ (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \Rightarrow ((r2\_relset\_1 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow (X2 = X3)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ ((v1\_funct\_2 X2 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ X0 X1)))))) \wedge ((v1\_funct\_1 X3) \wedge ((v1\_funct\_2 X3 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 X0 X1 X2 \\ X3) \Leftrightarrow (X2 = X3)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v5\_relat\_1 X1 (k1\_rcomp\_1 \\
& k6\_numbers np\_1)) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_2 X1 X0 k1\_numbers) \wedge \\
& (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k1\_numbers)))))) \Rightarrow \\
& (\forall X2. ((v5\_relat\_1 X2 (k1\_rcomp\_1 k6\_numbers np\_1)) \wedge ( \\
& (v1\_funct\_1 X2) \wedge ((v1\_funct\_2 X2 X0 k1\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1 \\
& X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k1\_numbers)))))) \Rightarrow (((r1\_fuzzy\_1 \\
& X1 X2) \wedge (r1\_fuzzy\_1 X2 X1)) \Rightarrow (r2\_funct\_2 X0 k1\_numbers X1 X2)))
\end{aligned} \tag{4}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v5\_relat\_1 X1 (k1\_rcomp\_1 \\
& k6\_numbers np\_1)) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_2 X1 X0 k1\_numbers) \wedge \\
& (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k1\_numbers)))))) \Rightarrow \\
& (\forall X2. ((v5\_relat\_1 X2 (k1\_rcomp\_1 k6\_numbers np\_1)) \wedge ( \\
& (v1\_funct\_1 X2) \wedge ((v1\_funct\_2 X2 X0 k1\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1 \\
& X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k1\_numbers)))))) \Rightarrow ((r2\_relset\_1 \\
& X0 k1\_numbers X1 X2) \Leftrightarrow ((r1\_fuzzy\_1 X1 X2) \wedge (r1\_fuzzy\_1 X2 X1))))
\end{aligned}$$